

# Baze podataka

## Vježbe 2

28. februar 2023.

Kreiranje tabela, primarni ključ i podrazumijevane vrijednosti. Select upit: **AND**, **OR**, **IN**, **BETWEEN**, **LIKE**, **IS NULL**, **IS NOT NULL**, aliasi kolona, izrazi u upitima, **UPPER ()** i **LOWER ()**, spajanje kolona. Izmjena i brisanje upisanih podataka.

1. Kreirati tabelu sa nazivom ZAPOSLENI i poljima:

- ID – numeričko polje, cio broj od 0 do 999. Polje treba da bude primarni ključ tabele.
- IME – ne može sadržati više od 20 karaktera.
- PREZIME – ne može sadržati više od 20 karaktera.
- STATUS – sa podrazumijevanom vrijednošću ‘stalno’, a druga moguća vrijednost je ‘honorarno’.
- DATUM\_ZAPOSLENJA – tip date

Unijeti podatke ilustrovane Tabelom 1 u kreiranu tabelu. Pokušati unos podataka koji ne zadovoljavaju postavljena ograničenja polja.

Napraviti tabelu koja je identična tabeli ZAPOSLENI i koja sadrži svaki unos ove tabele. Tabelu nazvati ZAPOSLENI\_N. Obrisati tabelu ZAPOSLENI\_N iz zadatka pod a).

Tabela 1: Tabela ZAPOSLENI

ID	IME	PREZIME	STATUS	DATUM_ZAPOSLENJA
11	Marko	Marković	stalno	24. 03. 2001.
13	Petar	Petrović	honorarno	28. 09. 2012.


---

Posmatra se skup tabela (šema) korisnika HR, za koje imate pravo pregleda. Tabele koje se razmatraju su: EMPLOYEES, DEPARTMENTS, JOBS, COUNTRIES, REGIONS, LOCATIONS. Ispitati strukture ovih tabela. Obratiti pažnju na primarne ključeve, i strane ključeve (foreign key). U sljedećim zadacima potrebno je koristiti podatke iz ovih tabela.

---

2. Napisati upit kojim se iz tabele EMPLOYEES korisnika HR:

- prikazuju imena i prezimena zaposlenih i njihove plate. Nazvati odgovarajuće kolone prikladnim imenima (aliasi kolona);
- prikazuju imena, prezimena i plate onih zaposlenih kojima je plata u opsegu od 3000 do 7000 (zadatak uraditi na dva načina);
- prikazuju imena, prezimena i plate onih zaposlenih kojima je plata tačno 1000, 2000, 3000 ili 4000 (zadatak uraditi na dva načina);



Slika 1: Struktura tabela šeme HR

- (d) prikazuju imena i prezimena zaposlenih, i obračunata neto plata. Neto plata se dobija oduzimanjem poreza od bruto plate date u koloni SALARY. Porez se računa kao 10% od vrijednosti plate u ovoj koloni;
- (e) prikazuju imena i prezimena zaposlenih, i njihova plata, pri čemu ime i prezime treba da bude smješteno u jednoj koloni. Rezultat treba da sadrži samo one zaposlene čije prezime počinje slovom 'A' i slovom 'M', kao i zaposlene čije ime počinje riječju 'Alex'.
- Napisati upit kojim se izdvajaju zaposleni iz tabele EMPLOYEES (korisnika HR), čiji DEPARTMENT\_ID ima vrijednost 50 ili 80. Imena i prezimena treba da budu zapisana u jednoj koloni, sa nazivom 'Ime i prezime', dok u drugoj koloni rezultujuće tabele, koju treba nazvati SK\_ZARADA, treba da stoji treći korijen vrijednosti iz kolone SALARY zaokružen na dvije decimale.
  - Ponoviti prethodni upit, uz modifikaciju da budu prikazani samo oni zaposleni čije prezime počinje slovom 'A' i slovom 'W', kao i oni čije se ime sastoji od više od dvije riječi, pri čemu treba da budu sortirani po njihovoj zaradi u rastućem poretku. Zatim u rezultat uključiti i one zaposlene kojima je drugo slovo u imenu 'i' zajedno sa onima kojima je drugo slovo u imenu 'i' i predzadnje slovo u prezimenu 't'. Voditi računa da postoji mogućnost da se prezime zaposlenog može sastojati samo od dva slova, pa stoga treba i takvu mogućnost uključiti postavljeni upit.
  - Napraviti tabelu PROBA koja će predstavljati kopiju tabele EMPLOYEES korisnika HR. Korisniku čiji je EMPLOYEE\_ID 110 promijeniti ime u 'T.john'. Napisati upit koji će u tabeli PROBA pronaći zaposlene kojima je drugi karakter u imenu '\_'. Pomoć: koristiti klauzulu ESCAPE 'karakter' gdje 'karakter' predstavlja poseban simbol koji korisnik ORACLE-a bira u cilju pretrage koja će specijalne simbole '%' i '\_' tretirati kao obične ukoliko se 'karakter' u LIKE dijelu nađe ispred nekog od njih.
  - Napisati upit kojim se:
    - Prikazuje spisak zaposlenih iz tabele EMPLOYEES korisnika HR kojima u koloni COMMISSION\_PCT ima upisanih podataka.
    - Prikazuje broj telefona osobe za koju ne postoji MANAGER\_ID (koja nema svog nadređenog).
  - Kreirati tabelu RADNICI u koju je potrebno upisati imena, prezimena i zarade za one radnike iz tabele EMPLOYEES korisnika HR, koji imaju zarade u opsegu od 2000 do 7000, pri čemu sva prezimena

treba da budu ispisana velikim slovima. Odgovarajući nazivi kolona treba da budu IME, PREZIME i ZARADA.

8. U tabeli RADNICI iz prethodnog zadatka promijeniti zarade koje su veće od 2000 i manje od 3000 na 5000.
9. Iz tabele RADNICI obrisati redove u kojima imena počinju slovom A, uključujući i one redove kod kojih je zarada u opsegu od 7000 do 7500.

# Predlog rješenja

## 1. Kreiranje tabele:

```
CREATE TABLE zaposleni (  
    ID NUMBER(3) PRIMARY KEY,  
    ime VARCHAR2(20),  
    prezime VARCHAR2(20),  
    status VARCHAR2(9) DEFAULT('stalno')  
        CHECK(status IN ('stalno', 'honorarno')),  
    datum_zaposlenja DATE  
)
```

Pokušajmo nekoliko unosa:

```
INSERT INTO zaposleni (ID, ime, prezime, datum_zaposlenja)  
VALUES (11, 'Marko', 'Marković', '24-MAR-2001')
```

O formatu datuma biće kasnije više riječi.

```
INSERT INTO zaposleni  
VALUES (13, 'Petar', 'Petrović', 'honorarno', '28-SEP-2012')
```

Primjeri nevalidnih unosa:

```
INSERT INTO zaposleni  
VALUES (17, 'Proba', 'Proba', 'hororarno', '13-may-2021')  
INSERT INTO zaposleni  
VALUES (13, 'Proba', 'Proba', 'honorarno', '13-may-2021')
```

Zanimljivo je konstatovati da, uprkos **CHECK** ograničenju i definisanoj **DEFAULT** vrijednosti, baza dozvoljava unos **null**-a. Tehnički gledano, **null** nije vrijednost, već nedostatak vrijednosti, pa pretpostavljamo da je to razlog ove specifičnosti u sintaksi.

Kopiranje tabele i njenog sadržaja:

```
CREATE TABLE zaposleni_n AS SELECT * FROM zaposleni
```

Primijetimo da se ovim ne kopiraju ograničenja polja iz originalne tabele.

Brisanje tabele:

```
DROP TABLE zaposleni_n
```

## 2. Učitajmo tabelu EMPLOYEES korisnika HR

```
SELECT * FROM hr.employees
```

(a) 

```
SELECT first_name, last_name, salary  
FROM hr.employees
```

```
SELECT first_name ime, last_name prezime, salary plata  
FROM hr.employees
```

```
SELECT first_name "Ime", last_name "Prezime", salary "Plata"  
FROM hr.employees
```

(b) 

```
SELECT first_name "Ime", last_name "Prezime", salary "Plata"  
FROM hr.employees  
WHERE salary >= 3000 AND salary <= 7000
```

Drugi način:

```
SELECT first_name "Ime", last_name "Prezime", salary "Plata"
FROM hr.employees
WHERE salary BETWEEN 3000 AND 7000
```

(c) Prvi način:

```
SELECT first_name "Ime", last_name "Prezime", salary "Plata"
FROM hr.employees
WHERE salary = 1000 or salary = 2000 or salary = 3000 or salary = 4000
```

Drugi način:

```
SELECT first_name "Ime", last_name "Prezime", salary "Plata"
FROM hr.employees
WHERE salary in (1000, 2000, 3000, 4000)
```

```
SELECT first_name "Ime", last_name "Prezime",
       salary - 0.1*salary "Neto plata"
FROM hr.employees
```

(d) 

```
SELECT first_name || ' ' || last_name "Ime i prezime", salary "Plata"
FROM hr.employees
WHERE last_name LIKE 'A%' OR last_name LIKE 'M%' OR first_name LIKE 'Alex%'
```

3. 

```
SELECT first_name || ' ' || last_name "Ime i prezime",
       round(POWER(salary,1/3),2) sk_zarada
FROM hr.employees WHERE department_id IN (50, 80)
```

4. 

```
SELECT first_name || ' ' || last_name "Ime i prezime",
       round(POWER(salary,1/3),2) sk_zarada
FROM hr.employees
WHERE department_id IN (50, 80) AND (last_name LIKE 'A%' OR last_name LIKE 'W%'
OR (first_name LIKE '_i%' AND last_name LIKE '%t_'))
ORDER BY salary ASC
```

5. Prvo kreirajmo kopiju tabele:

```
CREATE TABLE proba AS SELECT * FROM hr.employees
```

Prikažimo prvo red sa ID = 110:

```
SELECT * FROM proba WHERE employee_id = 110
```

Sprovedimo ažuriranje imena:

```
UPDATE proba SET first_name = 'T_john' WHERE employee_id = 110
```

Ponovo prikažimo rezultat:

```
SELECT *
FROM proba
WHERE employee_id = 110
```

```
SELECT employee_id, first_name, last_name
FROM proba
WHERE first_name LIKE '#_#%' ESCAPE '#'
```

Uočimo da karakter koji je stavljen iza ključne riječi **ESCAPE**, u ovom slučaju `'#'`, najavljuje da ono što slijedi iza njega u našem upitu (u našem slučaju `'_'`) treba da se izbjegne, odnosno, ne protumači kao džoker (dio sintakse **LIKE** dijela)

6. (a) 

```
SELECT employee_id ID, first_name ime, last_name prezime
FROM hr.employees
WHERE commission_pct IS NOT NULL
```
- (b) 

```
SELECT employee_id ID, first_name ime, last_name prezime
FROM hr.employees
WHERE manager_id IS NULL
```
7. 

```
CREATE TABLE radnici AS
SELECT first_name ime, upper(last_name) prezime, salary plata
FROM hr.employees
WHERE salary BETWEEN 2000 AND 7000
```
8. 

```
UPDATE radnici
SET plata = 5000
WHERE plata BETWEEN 2000 AND 3000
```
9. 

```
DELETE FROM radnici
WHERE ime LIKE 'A%' OR plata BETWEEN 7000 AND 7500
```